

JU MSŠ GRAČANICA

Skripta

PRIRODAN LJEKOVITA SREDSTVA

III RAZRED -SMJER FARMCUTSKI TEHNIČAR

Mr.ph. Ajna Grbić

DEFINICIJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA

Ljekovito bilje je najstariji lijek svih naroda na svim kontinentima i kroz sva vremena. Naši životni prostori su bogati fluorom. To je razumljivo kad znamo da je zemljište funkcija klime, a biljni pokrivač funkcija podneblja i podloge. Baš zbog tih navedenih uslova, a prije svega sunčanih dana, u vrijeme vegetacije naša zemlja obiluje kvalitetnim ljekovitim biljem sa maksimalnim sadržajem alkaloida, heterozida, eterskih ulja, polifenolskih i poliuranskih jedinjenja, vitamina i provitamina i mnogih drugih ljekovitih materija. Više od 100 biljnih vrsta propisuju farmakopeje kao oficijalne droge za proizvodnju galenskih preparata.

Fitoterapija je primjena ljekovitog bilja u liječenju nekih bolesti. Tako možemo objasniti i neorganizovane akcije za očuvanje prirode i zaštitu čovjekove sredine. Kod nekih zemalja, zakonom je zabranjena primjena sintetskih boja, jer dozvoljavaju jedino prirodne boje, uglavnom biljne, jer su prirodni pigmenti neškodljivi a većina sintetskih boja su kancerogene.

Postoji mnoštvo vrsta iz biljnog svijeta koje karakterišu ljekovito i otrovno dejstvo za čovjeka. Primjena biljaka u liječenju zasniva se na iskustvima starih naroda, a kasnije na poznavanju hemijskih sastava, a na kraju i farmakodinamskog dejstva.

Korištenje biljnih dijelova je raznovrsno kad se koristi kao lijek. Može se koristiti cijela biljka, jedan njen dio, više dijelova, ili pak ispitane hemijske supstance dobijene iz biljke. Ljekovitost droga zavisi od vrste i količine ljekovitih sastojaka, određenog fiziološkog svojstva koje droga sadrži.

Fiziološki aktivne materije koje se mogu naći u biljkama su alkaloidi, glikozidi, saponini, tanini, eterska ulja, sluzi, smole, gume, balzami, fermenti, mnoge biljne kiseline, šećeri i dr. I otrovne biljke su ljekovite ako se upotrebljavaju u terapijskim dozama.

Otrovnim materijama se smatraju one koje i u malim količinama mogu djelovati štetno na čovjeka. Otronost biljaka se pripisuje alkaloidima, glikozidima i nekim eterskim uljima. Isto tako i u raznim fazama razvoja biljaka, različite su i količine ljekovite supstance. Pri ocjeni kvaliteta droge, posebno je važna činjenica u kakvom je stanju biljka ili droga koja se koristi u sirovom stanju, kao svježa ili kao sušena droga.

Sušenje i način prerade, pakovanje i čuvanje su veoma značajni za dobijanje kvalitetnih sirovina tj. droga.

Razvoj farmaceutske industrije i sve veći broj sintetskih lijekova ne umanjuju značaj ljekovitog bilja kao prirodnih ljekovitih sirovina koje služe u farmaceutskoj industriji za proizvodnju čistih ljekovitih supstanci, gotovih preparata, kao i u apotekama za izradu raznih galenskih formi.

DEFINICIJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA

Prema definiciji SZO, u ljekovite biljke se ubrajaju one biljne vrste čiji jedan ili više dijelova sadrže biološki aktivnu tvar koja se može iskoristiti u terapijske svrhe ili za potrebe hemijsko-farmaceutske sinteze. Skupina ljekovitog bilja obuhvata biljne vrste koje sadrže biološki aktivne tvari sa praktičnom primjenom u prehrabenoj farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

Biljke su najstariji izvor ljekovitih supstanci i od njih se obično koriste dijelovi ili čitava biljka. Takođe se kao lijekovi koriste minerali ($MgSO_4$ -gorka so, purgativno sredstvo). Za pripremanje lijekova obično se koristi onaj dio biljke koji sadrži najviše ljekovitih sastojaka.

U svakoj drogi nalazi se jedna ili više fiziološki aktivnih supstanci. To mogu biti: korijen, kora, list, cvijet,... Mnoga ljekovita bilja, naročito u naučnoj medicini zamijenjena su hemijskim sredstvima. Međutim, o dalje se osjeća potreba za povratkom prirodnog načina liječenja, odnosno ljekovitim materijama.

Treba znati kojim biljkama se određena bolest lijeći i koja biljka je najpogodnija za pojedinu bolest.

Ljekovito bilje se koristi kao sirovina u proizvodnji lijekova, npr. za proizvodnju raznih krema, kolonjske vode, sapuna, pasti za zube, takođe se ljekovito bilje koristi i u prehrabenoj industriji (čaj, začini).

Pogrešna upotreba ljekovitog bilja može izazvati neželjene posljedice, isto tako veliki broj ljekovitog bilja je otrovno. Obavezan je savjet ljekara (specijaliziranog za upotrebu ljekovitog bilja) i koristiti literaturu.

Podjela ljekovitog bilja

1. Prema farmakološkom dejstvu ljekovite biljke

- a) ljekovite biljke blagog dejstva, kojima pripada veliki broj biljaka koje su u širokoj i skoro svakodnevnoj upotrebni (nana, kamilica);
- b) ljekovito bilje jakog djelovanja, toksične vrste od kojih se proizvode vrlo jaki otrovi (morphij, heroin). Njihova upotreba i rukovanje strogo je propisano zakonom o otrovnom bilju. Rukovanje podrazumjeva i upotrebu i skladištenje ljekovitog bilja.

2. Prema načinu djelovanja na ljudski organizam, svrstavaju se u nekoliko grupa:

- a) biljke koje reaguju na rad srca i krvnih sudova;

- b) biljke koje nadražujući djeluju na nervni sistem;
- c) biljke koje umirujući djeluju na nervni sistem;
- d) biljke za ublažavanje bolova;
- e) biljke koje regulišu rad sistema za varenje;
- f) biljke koje olakšavaju iskašljavanje;
- g) biljke koje ubrzavaju zarastanje rana.

U domaćim uslovima od ljekovitog bilja mogu se preipremati:

1. čajevi,
2. tinkture,
3. macerati,
4. sokovi,
5. praškovi.

Čajevi-najčešći oblik je čaj, jer ga je najlakše prirediti. Kod priređivanja treba dobro pratiti uputstvo jer o tome ovisi uspjeh liječenja. Može se koristiti korijen (kamilica), cvijet i list.

Tinkture- je najprikladniji oblik lijeka, jer se lako dozira u kapljicama. Ta ekstrahirana tvar je netopiva u vodi, pa se ona taloži. Zato takve lijekove prije upotrebe treba promučkati. Zato se ekstrahirane tvari otapaju u alkoholu.

Praškovi- možemo ih sami pripremati mljevenjem, prosijavanjem droge i tako ćemo dobiti grube, polusitne i sitne praškove. Uzimaju se kašikom.

Sirupi-pripremaju se otapanjem šećera u blago zagrijavanoj vodi. 16 dijelova šećera +10 dijelova vode i 10% ekstrakta biljne droge i to se sve kuha.

Macerat- to je jednokratni ekstrakt usitnjene droge koja se natapa definisanim rastvaračem na sobnoj temperaturi.

DEKLARACIJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SUPSTANCI

Na svakom pakovanju prirodnih ljekovitih sredstava moraju biti vidljivo istaknuti sljedeći podaci:

1. naziv i sjedište proizvođača;
2. proizvodni naziv lijeka;
3. kvantitativni sadržaj aktivne supstance;
4. oblik lijeka;
5. veličina pakovanja;
6. način upotrebe;
7. način čuvanja lijeka od vanjskih uticaja (vlaga, svjetlost, temperatura itd.) ;
8. rok trajanja lijeka;
9. eventualna upozorenja (djeca, dojilje, trudnice).

PROIZVODNJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA

VRIJEME BRANJA

Za proizvodnju droga, veoma je važno dobro poznavanje gajenja ljekovitog bilja, zatim sakupljanja, sušenja, rezanja sitnjenja, pakovanja i čuvanja.

Gajenje ljekovitog bilja

Velika medicinska i terapijska vrijednost biljnog svijeta, vremenom je nametnula potrebu da se iz obilja biljnih vrsta gaje one koje sadrže najviše ljekovite supstance koje se mogu lako sakupljati, sušiti, presadićati i one koje su ekonomičnije.

Nekada se smatralo da jedino samonikle biljke imaju određenu medicinsku vrijednost, međutim, vremenom se dokazalo da i gajene biljke ne zaostaju. Veliku ulogu u gajenju ima pravilan odabir biljnih vrsta, podešavanje zemljišta, klima, razna đubriva.

Branje bilja

Vrijeme i način branja i sakupljanja ljekovitog bilja veoma su značajni da bi dobili kvalitetnu drogu. Pravilo je da se biljke skupljaju po lijepom vremenu, zato što po kiši biljke imaju vlage. Vrijeme sakupljanja je različito za različite biljke. Biljke treba da bere stručno lice. Jedno lice može u toku dana da bere i sakuplja samo jednu biljnu vrstu, da ne bi došlo do miješanja.

Biljke treba da budu čiste, odnosno bez primjesa. Bilje dalje treba razvrstavati u vreće, korpe i istog dana pripremati za sušenje. Ako se bilje u sirovom stanju ostavi preko noći ili duže, ono mijenja hemijski sastav, boju, ako se ne može sušiti istog dana, onda se treba rasporediti u tanke slojeve u prostorijama gdje je obezbjeđeno provjetravanje.

Cvjetovi se beru kad biljka tek počne da cvjeta. Ako se sakupljaju procvjetali cvjetovi, njihova vrijednost je mnogo manja, pa je i manja procjena eterskog ulja.

Lišće se bere kad je najkrupnije i najsočnije, jer tada sadrži najviše ljekovite supstance. Kasnije kada biljka procvjeta, sokovi struje u cvijet i to daje na štetu lišća. Nije dobro brati lišće suviše mlade biljke jer je nedovoljno razvijen.

Herba se bere kada biljka treba da procvjeta ili je u prvom cvatu.

Plodovi treba ih brati i skupljati kada su potpuno zreli.

Mesnati plodovi beru se kada su sasvim zreli sa izuzetkom maline, kupine, ribizle i šipka. Oni se počnu skupljati prije potpunog sazrijevanja, npr. šipak tada sadrži najviše C vitamina.

Podze ni organi vade se ili skupljaju u jesen ili u rano proljeće.

Kora uglavnom se skuplja u rano proljeće, prije nego što biljka olista i kada sadrži najviše sokova.

Sušenje ljekovitog bilja

Prije sušenja ljekovitog bilja postoje određeni kriteriji kojih se proizvođač mora pridržavati. Sakupljeno sirovo bilje treba što prije sušiti. Sušenje nježnijih dijelova biljke (list, cvijet) obavlja se na promajnom mjestu, u hladovini a nikako na suncu. Sušenje se mora obavljati i u posebnim sušionicama i tada je najbrže. U njima se može regulisati potrebna temperatura, a to je značajno jer svaka biljka ima optimalnu temperaturu sušenja. Ako se sušenje obavlja nestručno, droga

gubi na svojoj vrijednosti. Sakupljeno bilje se rasporedi na hartije, daske. Podvrgavaju se promaji i određenoj temperaturi da bi došlo do oslobađanja vlage. Biljke treba često prevrtati.

Rezanje i sitnjenje droga

Droge dolaze u promet u različitim oblicima i veličinama. Mogu doći kao cijeli biljni organ, ili u komadima određene veličine. Imamo 3 vrste usitnjenosti:

1. grubo sječenje,
2. polusitno sječenje,
3. sitno sječenje.

Prvo se obavlja rezanje dok je biljka još uvijek malo svježa, a kad se potpuno osuši, onda ide sitnjenje. Rezanje se ovavlja različitim uređajima i noževima koji mogu biti na električni pogon ili obične ručne mašine.

Stabilizacija droga

Mnoge droge su prilikom sušenja nestabilne i mijenjaju svoj sastav, odnosno dolazi do razaranja aktivnog principa. Da bi se to izbjeglo pribjegava se stabilizaciji droga postupkom brzog sušenja na povišenoj temperaturi.

Pakovanje i čuvanje droga

Mnoge droge se mogu duže čuvati a neke imaju ograničeno vrijeme čuvanja, najčešće 1 godinu. Usljed dužeg čuvanja droga gubi svoj kvalitet. Izuzetak je frangulae cortex ili krušina. Ova biljka treba prvo da odstoji i godinu i tek se onda može koristiti zato što ima previše aktivnog principa i potrebno je da se sve to slegne. Ova biljka se nalazi u čajevima za mršanje.

Poslije sušenja droga se zapakuje i čuva na suhom mjestu da bude čista i na provjetrenom mjestu. Cvjetovi, lišće pakuju se u metalne kutije koje se hermetički zatvore. Mogu se čuvati i u manjim ili većim kesama od deblje hartije koje su sa unutrašnje strane obložene impregniranom hartijom. Na taj način se sprečava isparavanje eteričnih ulja iz droga i ono štiti od vanjskih faktora, prožeta je nepropusnom tvari.

ISPITIVANJE PRIRODNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA

Analiza droga daje osnovne podatke o drogi kao prirodnoj ljekovitoj supstanci. Da bi droga mogla biti upotrebljena , neophodno je poznavanje njenog enzima, analiza hemijski definisanih supstanci koje su nosioci farmakološko-bioloških učinaka, koje određena droga može pokazivati i imati. Ova ispitivanja provode se putem raznih kvalitativnih i kvantitativnih metoda analize.

Kvalitativna analiza daje nam podatke da li se i koje se hemijske supstance mogu naći ili se nalaze u ispitivanoj drogi. Ako se analizira droga poznatog sastava, kvalitativna analiza ispitivane sirovine potvrđuje navedeni sastav. Kod analize prirodnih biljnih sirovina, čiji se sastav ne zna, dobiju se podaci koji govore koje su supstance sadržane u ispitivanom materijalu. Kvalitativna analiza daje podatke koji omogućuju da se pojedine droge grupišu prema hemijskoj građi aktivne supstance. Kvalitativnom analizom se utvrđuje u kojem biljnom organu se nalaze pojedine hemijske supstance. To je značajan podatak koji pomaže da se zna koji će se biljni dio skupljati i obrađivati i za dobijanje kvalitetne droge. Kompletne podatke o drogi daju rezultati kvantitativne analize.



Kvantitativno ispitivanje se odnosi na ispitivanje se odnosi na ispitivanje vrijednosti droge koju određuje količina prisutnih aktivnih hemijskih komponenti. Rezultati kvantitativne analize daju podatke da li se droga može koristiti da li je zadovoljavajući njen hemizam, procentualni sadržaj supstance, njihov kvalitet, odnosno da li će droga dati potreban farmakološki učinak koji joj se pripisuje kao i to da li će se droga moći primjenjivati za izradu propisanih ljekovitih oblika.

ISPITIVANJE PRIRODNIH LJEKOVITIH SREDSTAVA SA UGLJKIKOHIDRATIMA

Ugljikohidrati su polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni koji su veoma rasprostranjeni u prirodi, a sastoje se od ugljika, vodika i kisika. Dijele se na:

1. monosaharide (glukoza, fruktoza),
2. disaharide (saharoza-1 molekula glukoze + 1 molekula galaktoze)
3. polisaharide (škrob, celuloza, pektin, gume, sluzi)

Struktura:



Disaharidi nastaju spajanjem 2 molekule monosaharida (saharoza). Saharoza je rasprostranjena u svim biljnim vrstama, organima, sjemenu, stabljikama...

Polisaharidi su spojevi izgrađeni od velikog broja monosaharidnih jedinica. Ukoliko u građi učestvuje 1 vrsta šećera, to su homopolisaharidi, a ako učestvuje više vrsta, onda su heteropolisaharidi. U građi polisaharida mogu učestrovati i uronske kiseline. Uronske kiseline nastaju oksidacijom monosaharida, gdje aldehidna skupina ostaje nepromjenjena, a alkoholna skupina na 6. ugljikovom atomu prelazi u karboksilnu kiselinu (COOH).

U biljci gume nastaju kao proizvod patološkog procesa djelovanja bakterija, koje pretvaraju škrob i celulozu u gumu. Nakon prskanja, nagomilana guma isuri. Značajni su za biljke kad rezervna hrana, kao zaštita ozlijedene biljke od mikroorganizama, i od isparavanja vode kroz ozlijedeno mjesto, čime se sprečava sušenje biljke.

Sluzi su ugljikohidratne komponente koje se javljaju kad normalan produkt metaboličkih procesa u biljnom organizmu. Za biljke, sluzi su značajne jer služe kao rezerve ugljikohidrata, ne otapaju se u alkoholu, a u vodi bubre. Na osnovu njihove osobine bubrenja, zasniva se ispitivanje broja bubrenja i viskoznost.

Određivanje broja bubrenja

Broj bubrenja je veličina kojom se vrednuje droga sa sluzima. Predstavlja volumen koji zauzima 1g. Droe određenog stepena usitnjenosti nakon 4 sata bubrenja u vodi.

Postupak: 1g droge u prahu navlaži je u graduisanoj menzuri sa 1ml koncentrovanog etanola i doda se 25ml vode. Taj sadržaj menzure u toku prvog sata se promučka svakih 10 minuta, i onda se ostavi još 3 sata da stoji. Nakon toga očitava se volumen istložene droge, zajedno sa sluzi, npr. sjeme lana, koje služi kao laksans, ili sljez protiv kašlja.

Određivanje viskoznosti

Viskoznost je jedna od karakteristika sluzi. Nastaje kada se tečnost nađe u stanju gibanja i predstavlja trenje koje se dešava unutar same tečnosti. Zavisi od gustine i temperature, što je temperatura veća viskoznost je manja. Mjeri se pomoću viskozimetra.

ISPITIVANJA MASTI I MASNIH ULJA

Da bi se prirodna ljekovita sredstva mogla koristiti za dobivanje lijekova, moraju ispunjavati potrebne zahtjeve za njihov kvalitet. Za droge se određuje:

1. kiselinski stepen,
2. kiselinski broj,
3. esterski broj,
4. broj saponifikacije,
5. jodni broj,
6. peroksidni broj.

Određivanje navedenih hemijskih vrijednosti provodi se kod ispitivanja masti, masnih ulja, voskova, balzama itd. Tako se kod masti i masnih ulja može određivati prisustvo slobodnih masnih kiselina. One su prisutne kao normalne hemijske konstante. Međutim, uslijed nepravilnog čuvanja, djelovanja temperaturnih promjena, stvara se veća količina slobodnih kiselina. To rezultuje promjenom kiselinskog broja. Takva mast ima manju vrijednost i ne može se koristiti u farmaceutske svrhe.

Lipidi

Masti i ulja su važna skupina spojeva u ljudskoj prehrani, a služe organizmu kao izvor energije potrebne za njegovu aktivnost. To su esteri trovalentnog alkohola i višemasnih kiselina, koje mogu biti zasićene ili nezasićene, jednake ili različite.

G-masne kiseline

L

I


C-masne kiseline

E


R

O


L-masne kiseline






|



|






Glicerol






Struktura masti (trigliceridi)

Mastima nazivamo triglyceride koji su uglavnom životinjskog porijekla I pri sobnoj temperaturi su čvrste tvari. Karboksilne kiseline koje nalazimo u mastima pretežno su zasićene masne kiseline. Ulja su obično biljnog porijekla, tekući trigliceridi, jer su masne kiseline u uljima nezasićene.

Prirodne nezasićene masne kiseline organizam nemože sam sintetisati pa se moraju unositi hranom.



Hemijska struktura masti



Hemijska struktura ulja

Biljna ulja se lahko kvare na zraku (zbog oksidacije sa kisikom na dvostrukoj vezi), zato se prevode u polutvrde masti (margarin).

Zasićene masti su uzrok povećanog kolesterola u krvi, što može uzrokovati opasne bolesti. Zato se savjetuje više ulja u prehrani. Međutim ni masti se ne smiju potpuno izbaciti, jer se neki vitamin (A, D) otapaju samo u mastima, pa bi njihov nedostatak narušio zdravlje. Masti I ulja se ne otapaju u vodi, nego u organskim rastvaračima (hlorofol, eteri).

ODREĐIVANJE HEMIJSKIH KONSTANTI

1. Kiselinski stepen-označava broj ml NaOH potrebnih za neutralizaciju slobodnih liselina u 100g preparata.

Postupak: Uzeti 5-10g ulja. Otopi se u smjesi hloroforma i koncentracije etanola, doda se fenol ftalein (indikator) i titrira sa NaOH do pojave ružičaste boje stalno 15s.

$$K_s = a/c \cdot 10$$

Aa-ml NaOH

Ac-odvaga preparata u g

2. Kiselinski broj- označava mg KOH potrebnih za neutralizaciju slobodnih kiselina u 1g preparata.

Postupak: Propisana količina preparata otopi se u smjesi etanola i etera u odnosu 1:1.

Dod se 1ml fenol ftaleina i titrira sa NaOH do pojave ružičaste boje stalne 15s.

$$K_b = a - b / c \cdot 5,61$$

a-ml NaOH za titraciju

b-ml NaOH utrošeni za slijepu probu

c-odvaga preparata u g.

1ml NaOH~5,61 mg KOH

Fenolftalein je u kiseloj sredini bezbojan.

3. Broj saponifikacija-označava mg KOH potrebne za neutralizaciju slobodnih kiselina u 1g preparata.

Postupak: Propisana količina preparata otopi se uz zagrijavanje u etanolnom KOH, doda se 1ml fenolftaleina i titrira sa HCl.

$$S_b = a - b/c \cdot 28,06$$

a-ml HCl za slijepu probu

b-ml HCl za titraciju

c-pdvaga preparata u g

1ml HCl~28,06mg KOH

4. Jodni broj-označava mg joda koje adira 100g masti ili ulja (adira se na dvostruku vezu).

Postupak: Propisana količina preparata se otopi u hloroformu, doda se određena količina jodo-bromida, začepi se i ostavi na tamnom mjestu. Nakon 30 minuta, doda se kalijum-jodid (KI), titrira sa natrij-dosulfatom ($Na_2S_2O_3$) do svjetložute boje. Onda se doda skrob. Kad se doda, dobije se plavo-ljubičasto obojenje. Nastavi se titrirat sa $Na_2S_2O_3$ dok se plavo-ljubičasta boja ne izgubi.

$$J_b = a - b/c \cdot 1,27$$

a-ml $Na_2S_2O_3$ za slijepu probu

b-ml $Na_2S_2O_3$ za titraciju

c-odvaga preparata u g

1ml $Na_2S_2O_3$ ~1,27mg

5. Peroksidni broj-označava broj milimolova peroksida izraženih na 1000g masti ili ulja.

$$P_b = a - b/c \cdot 10$$

6. Esterski broj-označava mg KOH potrebnih za saponifikaciju estera masnih kiselina u 1g preparata.

Postupak: Propisana količina preparata otopi se u KONC etanolu i doda se fenolftalein kao indikator i etanolna KOH. Nakon toga se doda KOH, kuha se 30 minuta na vodenom kupatilu uz povratno hladilo i vruće se titrira sa HCl.

$$E_b = a - b/c \cdot 28,06$$

OSOBINE I DOBIJANJE ETERIČNIH ULJA

Eterična ulja su prirodni isparljivi proizvodi karakterističnog mirisa. Topivost u vodi je neznatna, ali se otapaju u organskim otapalima, eteru, hloroformu, benzenu. Topivost u etanolu je specifična jer se u apsolutnom etanolu otapa, a u razblaženom ne otapa.

Eterična ulja su produkti biljnog porijekla. Stvaraju se u ćelijskoj plazmi, a mogu se naći u svim biljnim organima, u korijenu, listovima (kod nane), cvjetovima (kamilica). Rezervoari za eterična ulja su:

1. Posebne ćelije označene kao masnice imaju oblik vrećice koja se jednim krajem drže za ćelijsku membranu;
2. Intracelularni prostori-to su kanali koji mogu nastati razmicanjem ćelija čijim proširivanjem nastaju kanali, ili otapanjem ćelijske membrane sekretornih ćelija pri čemu nastaju šupljine.
3. Žljezde

Hemizam eteričnih ulja

Eterična ulja ne predstavljaju hemijski definisanu supstancu. Hemijski, to je smjesa od velikog broja različitih hemijskih spojeva, npr. ugljikovodika, alkohola, fenola, ketona itd. Hemijske komponente koje se nalaze u eteričnom ulju mogu se grupisati u 3 skupine:

1. Derivati terpena,
2. Fenil-propanski derivati,
3. Ostali spojevi.

Derivati terpena-predstavljaju glavne komponente koje se nalaze u eteričnom ulju i daju mu osnovu. Osnovna gradivna komponenta je izopren (C_5H_8 -2 metil 1,3 butadien)



Fenil-propanski derivati su prirodni spojevi koji mogu biti u formi aldemida, fenola i fenil-etera.

Ostali spojevi obuhvataju lančane ugljikovodike i njihove derivate sa kisikom, nitrogenom i sumporom.

Dobijanje eteričnih ulja zavisi od niza faktora:

1. Koji biljni dio se koristi kao sirovina,
2. Gdje su lokalizovana ulja,
3. Da li se obrađuje svjež, suh ili polusuh materijal,
4. Da li su u eteričnom ulju prisutne termostabilne ili termolabilne supstance.

Dobijanje eteričnih ulja

Metode dobivanja eteričnih ulja mogu se svrstati u 3 grupe:

1. Cijedjenje,
2. Destilacija,
3. Ekstrakcija.

Cijedjenje- Postupak cijedjenja predstavlja mehanički način dobivanja eteričnih ulja, a najviše se provodi iz spoljašnjeg omotača ploda, jer je eterično ulje lahko dostupno. Dobiveno ulje je veoma kvalitetno jer zadržava svasvoja prirodna svojstva.

Destilacija- Ovo je najčešće primjenjivana metoda za dobijanje eteričnih ulja. Da bi se destilacija što lakše provela potrebno je biljni materijal prethodno mehanički obraditi (usitnjavanje). Nježnije strukture (listovi, cvjetovi, pupoljci) podvrgavaju se destilaciji bez prethodne obrade, dok se sjemenke sa otpornim omotačem moraju izgniječiti. Tvrde strukture (korijen, kora, stablo) prethodno se moraju usitniti, međutim to dovodi do gubitka ulja. Sam postupak destilacije može se provoditi na nekoliko načina:

- a) Vodena destilacija-provodi se pomoću ljučale vode u koju je biljni materijal uronjen ili pluta (to zavisi od specifične težine, tj. gustine)
- b) Vodno-parna destilacija- za razliku od prethodnog postupka, biljni materijal nije u direktnom kontaktu sa vrelom vodom, nego sa vodenom parom.
- c) Destilacija parom- najčešće se primjenjuje. Destilacioni aparat je prostorno odvojen od izvora toplote koji zagrijava vodu. Destilacija se može provoditi pri višim ili nižim temperaturama, zavisno od vrste biljnog materijala.

Ekstrakcija- se primjenjuje za dobijanje eteričnih ulja koja su u malom preocentu zastupljena u biljnom materijalu, kao i onih ulja koja sadrže termolabilne supstance koje se razaraju postupkom destilacije.

Čuvanje eteričnih ulja

Da nebi došlo do promjena u kvalitetu eteričnih ulja, potrebno je voditi računa o pravilnom čuvanju. Eterična ulja je potrebno čuvati od spoljašnjih faktora, kao što su vlaga, svjetlost, toplota. Male količine eteričnih ulja se čuvaju u staklenim bočicama od tamnog stakla a velike količine stavljaju se u metalne bubenjeve. Prije zatvaranja pakovanja, na površinu se ubaci ugljendioksid ili azot, da bi se sprječila oksidacija. Čuvaju se na suhom, hladnom mjestu zaštićeni od svjetlosti i uz dodatak antioksidansa kako bi zadržali svoje fizičko-hemijske osobine i potreban kvalitet.

Djelovanje i upotreba

Djeluju kao blagi sedativi, antimikrobici, diuretici, korigensi okusa i mirisa. Upotreba eteričnih ulja za inhalaciju se označava kao eromaterapije. Mogu imati i neželjena dejstva, tako npr. veće količine mogu izazvati glavobolje, iritiranje kože ili alergiju.

ISPITIVANJE ETERIČNIH ULJA

Voda u eteričnim uljima

Pomiješa se 10 kapi eteričnog ulja sa 1 ml ugljendisulfida. Otopina ostaje bistra i nakon stajanja.

Masna ulja u eteričnim uljima

1 kap eteričnog ulja kapne se na filter papir. Kap ispari kompletno nakon 24 sata bez zaostajanja bilo kakve prozirne ili masne mrlje.

Miris i okus eteričnih ulja

Mješavina 3 kapi eteričnog ulja sa 5 ml 90%-tnog alkohola, rastrlja se u 10g šečernog praška. Miris i okus odgovaraju biljci ili dijelu biljke iz kojeg je dobijeno eterično ulje.

Određivanje fizičkih i hemijskih konstanti eteričnog ulja

Osim prethodno opisanih osobina, ispitivanje kvaliteta pojedinih eteričnih ulja, zahtijeva određivanje izvjesnih osobina koje se kao konstante navode za određeno ulje i na osnovu kojeg se određuje njihov kvalitet. Tako se određuje tačka ključanja, relativna gustina i ugao skretanja. Od hemijskih konstanti se određuje kiselinski broj estera, aldehida, ketona.

1. Tačka ključanja-kod ove vrijednosti ne dobija se tačno određena vrjednost tačke ključanja, već je to temperaturni interval u koje se estersko ulje predestiliše. S obzirom na kompleksan sastav eteričnih ulja, temperaturni interval zavisi od tog hemizma (destiliše se na temperaturi od 150°C-preko 300°C).
2. Relativna gustina-je odnos mase određenog volumena eteričnog ulja i mase istog volumena vode kod temperature od 20°C, određuje se pomoću piknometra. Ova konstanta određuje kvalitet i čistoću eteričnog ulja. Označava se na tri decimale. Piknometar je staklena posuda kruškastog oblika, zatvara se staklenim zatvaračem kroz čiju sredinu prolazi kapilarni otvor.
3. Ugao skretanja-je sposobnost supstance da zakreće ravan polarizovane svjetlosti u desnu i u lijevu stranu (na temperaturi od 20°C).

Određivanje hemijskih supstanci u eteričnom ulju

Mnoga eterična ulja sadrže izvjesnu količinu slobodnih kiselina čiji se sadržaj određuje i izražava preko vrijednosti kiselinskog broja. Sadržaj estera može se odrediti i izraziti pomoću esterskog broja. Alkoholni sastojci 1 eteričnog ulja određuju se acetiliranjem ulja sa anhidriodom acetatne kiseline, pa se odredi sadržaj estera, iz čije vrijednosti se može izračunati procenat alkohola u ulju.

ISPITIVANJE DROGA SA HETEROZIDIMA

Heterozidi ili glikozidi su složeni organski spojevi koji su najviše zastupljeni u biljnom materijalu. Termin „hetero“ odnosi se na složenost strukture, koju čini jedan dio molekule koji je obavezno šećer i zove se šećerni dio ili glikon, dok drugi dio molekule može imati različite hemijske strukture i označava se kao ašećerni ili aglikon.

Prvootkriveni heterozidi imali su kao šećer glukozu, pa je odatle naziv glikozidi. Kasnije se utvrdilo da u građi ovih složenih spojeva mogu učestvovati svi šećeri, pa je zato prikladniji naziv heterozidi.

Osobine: To su čvrste, kristalne ili amorfne neisparljive supstance, optički su aktivni, uglavnom se otapaju u vodi i etanolu. Lahko se hidraliziraju (razlažu pomoću vode) pomoću enzima, kiselina i baza. Najčešće se cijepaju djelovanjem enzima, a najbrže pod uticajem mineralnih kiselina. Okus je gorak.

Zastupljenost u prirodi

Heterozidi su dosta zastupljeni u prirodi, nalaze se u skoro svim vrstama, a takođe mogu biti zastupljeni u svim biljnim organima (korijen, kora, list, cvijet). Ponekad se u jednoj biljci može naći više različitih heterozida. Oni se uvijek nalaze otopljeni u ćelijskom soku, a smatra se da služe kao rezervna hrana.

Hemizam

Heterozidi su složeni organski prirodni spojevi izgrađeni od ugljika, vodika i kisika a neki u svojoj strukturi imaju atome nitrogena i sumpora. Šećerna komponenta ima polarni karakter i omogućava da se heterozidi otapaju u vodi ili etanolu. Međutim, aglikoni su teže ili netopive u vodi, ali se otapaju u organskim otapalima. Znači, što je više šećera u građi heterozida njihova topivost u vodi je veća. Obzirom da su heterozidi veoma nestabilni, vrlo lahko se razlažu i pod uticajem vlage iz vazduha, pa se mora paziti prilikom sušenja, sakupljanja, kao i čuvanja droga sa heterozidima, kako u pripremnim fazama nebi došlo do hidrolize.

Podjela

Najvažnija podjela glikozida je prema građi njihovog aglikona, pa se prema tome svrstavaju u nekoliko grupa:

1. Fenolni heterozidi,
2. Taninske materije,
3. Sumporni heterozidi.

Dobivanje heterozida

Osnovno dobijanje heterozida je ekstrakcijom i izolacijom iz prirodnog biljnog materijala. Obzirom da su heterozidi hemijski veoma reaktivni i raznovrsni, metode ekstrakcije su različite. Mora se voditi računa o fizičko-hemijskim osobinama heterozida i to već kod sakupljanja, sušenja i čuvanja. Dobijanje heterozida provodi se primjenom ekstrakcije i izolacije pomoću vode, etanola i anhidrida acetalne kiseline. Imamo dva procesa:

1. Otapanje,
2. Taloženje.

Heterozidi se otapaju u odgovarajućem otapalu i tako izdvajaju iz biljnog materijala, a zatim se pomoću drugog otapala talože kao sirovi produkt koji se zatim prečišćava do dobijanja čiste supstance.

FENOLNI HETEROZIDI

To su složene supstance prirodnog porijekla koji imaju fenol u strukturi svog aglikona. Zbog prisustva fenolne grupe, imaju jako antiseptično djelovanje, npr. arbutin djeluje kao antiseptik urinarnih puteva gdje hidrolizom arbutina nastaje njihov aglikon hidrokinon koji je nosilac terapijskog učinka.

Tanini-definišu se kao prirodni organski netoksični spojevi. Zajednička svojstva svih taninskih supstanci su opor okus, talože proteine, soli teških metala i alkaloide. Sa proteinima daju netopive spojeve što se koristi kod procesa štavljenja kože, a obzirom da se ovim procesom koža čuva od truljenja. Osim toga, imaju stežuće (adstringentno) djelovanje. Topivi su u vodi, etanolu i acetolu, a netopivi u eteru i petroleteru. Zeleni plodovi biljaka su često opornog okusa koji potiče od taninskih spojeva. Sazrijevanjem plodova, oporo se gubi i ustupa se mjesto slatkom okusu, što je predpostavka da se tanini deformišu od nivoa šećera.

Suprotno tome prezreo plod gubi svoj slatki okus, jer šećerna komponenta učestvuje u heterozidnoj izgradnji drugih spojeva, pa i tanina koji potiče oprog okusa.

Hemiska građa- tanina, u čijoj se strukturi nalazi više fenolnih grupa omogučava im da djeluju kao antiseptici. Osim toga, imaju i antibakterijsko, antiantiinflamatorno (protivupalno), antimikrobnو djelovanje. Adstringentno djelovanje vezano je za sposobnost tanina da talože proteine pri čemu se ima u vidu osjećaj stezanja, da se tkivo skuplja. Takođe, primjenjuju se i kao hemostatiki jačaju otpornost organizma. Smatra se da imaju antikancerogena svojstva.

Ispitivanje tanina- bazira se na reakcijama na fenolnu grupu tanina, s obzirom da su tanini polifenolni spojevi. Nedostatak ovih reakcija je nedovoljna specifičnost, jer u biljnem materijalu pored tanina, nalaze se i drugi fenolni spojevi. Takođe reakcija sa željezo (II) solima može poslužiti za dokazivanje prisustva tanina, a boja koja se javlja, plava ili zelena, govori o vrsti tanina. Npr. kad se ekstraktu droge doda otopina strihinina, dobiva se bijelo-žučkast talog. Pored ovih kvalitativnih ispitivanja, kvantitativna (količinska) analiza zasniva se na odobini tanina da grade obojene kompleksne spojeve sa određenim reagensima. Pri tome taloži proteine. Npr. kolorimetrijsko određivanje tanina, pri čemu se stvaraju obojene reakcije koje se dalje mogu fotometrisati.

SAPONSKI HETEROZIDI

Naziv saponini dolazi od lat. Riječi sapo=sapun, odnosno zbog sposobnosti saponina da kao sapuni pjene. U biljkama nalaze se otopljeni u sokovima i prisutni su u skoro svim biljnim organima.

Osobine: u vodi daju koloidne otopne, svi su topivi, u ključalom razblaženom etanolu, odnosno topivost mu se smanjuje sa povećanjem koncentracije etanola. Ne otapaju se u organskim otapalima. Osnovna osobina saponina je sposobnost stvaranja pjene koja se javlja kao posljedica snižavanja površinskog napona. Zbog toga se postiže bolje prodiranje preparata u ćeliju. Uzeti oralno su neotrovni. Ako se suhi materijal plverizira, njegova prašina izaziva jako kihanje što može tokom dužeg vremenskog perioda izazvati oštećenje disajnih puteva.

Hemiska struktura

U svojoj strukturi imaju šećernu komponentu (glikon) i nešećernu komponentu (aglikon) koji može biti sapogenol ili sapogenin. Saponini prema strukturi aglikona dijele se na: triterpenske, terpenske i steroidne saponine. Dobri su ekspektoransi (sreddstva koja omogućavaju lakše iskašljavanje), diuretici, emulgatori, a od davnina su se koristili kao

sredstvo za pranje. Posjeduju hemolitičku aktivnost, pa mogu djelovati štetno ako se daju preterano.

Ispitivanja saponina

U kvalitativno ispitivanje vodena otopina saponina mučkanjem jako jodilno pjeni, lahko se rastvara u vodi, u koncentraciji sulfatnoj kiselini otapa se dajući žutu boju.

Kvantitativno ispitivanje prvo je određivanje broja pjene. Brdo pjene predstavlja najveće razblaženje dekokta saponinske droge koja pod određenim uslovima daje visinu pjene 1cm. U odgovarajuću količinu droge doda se voda koja se zagrijava 30min. Nakon toga se ohladi i doda isparena voda do oznake. Od ove otopine prave se razblaženja. U jednu dodajemo 10 ml otopine, a u drugu stavljamo 5 ml otopine i dodamo do 10 ml vode. Eprivete se mučkaju 15 sekundi i ostave da stoje 4-5 sati. Poslije toga odabere se epruveta u kojoj je visina pjene veća od 1 cm te se ponovo od te epruvete pravi razblaženje. Nakon toga broj pjene izračuna se prema odgovarajućoj formuli.

KARDIOTONIČNI GLIKOZIDI

To su prirodni, organski, heterozidni spojevi čije je djelovanje specifično za dinamiku i ritmiku srčane muskulature. Kao i ostali heterozidi, tako i kardiotonični, u svojoj strukturi imaju šećernu komponentu i nešećernu. Šećernu komponentu čini jedan ili više različitih šećera (glukoza, ramnoza).

Osobine: Gorkog su okusa, dobro se otapaju metanolu i etanolu, a slabije u vodi, veoma su nestabilni, pa se lahko hidrolitički cijepaju. Hidroliza se dešava djelovanjem vlage iz zraka, kiselina, alkalija, a naročito pod uticajem enzima.

Djelovanje: Djeluju na tonus srčane muskulature i koriste se u slučajevima aritmičkog rada srca, imaju pozitivno inotropno dijelovanje.

Dokazivanje: Dokazuje se baljetovom reakcijom. Izvodi se tako da se droga u prahu rastvori u etanolu i zagrijava 30 min. Na 60°C, smjesa se zatim ohladi i filtrira. Filtratu se doda acetat, koji se kasnije ukloni taloženjem sa natrijumhidrogenfosfatom (NaHPO_4). Potom se ovom filtratu doda natrijum pikrat koji oboji rastvor u narandžasto.

DROGE SA ALKOLOIDIMA

Alkoloidi su prirodni organski azotni spojevi, naziv im potiče od arapske riječi alkali=baza, lužina i grčke riječi eidos=sličan, što bi značilo da su slični bazama. Međutim, u hemijskom smislu, alkaloid nije baza, ali je sličan bazi. Najviše su zastupljeni u prirodi u velikom broju biljnih vrsta, a lokalizovani su parenhimskim ćelijama. Reakcije za dokazivanje alkaloida mogu se podijeliti u dvije grupe:

- _ Opšte ili taložne reakcije
- _ Specifične ili bojene reakcije

Kod taložnih reakcija, koriste se oni reagensi koji sa alkaloidima, bez obzira koje su hemijske građe , daje određeni talog.

Specifične reakcije mogu poslužiti za određivanje grupe ili jednog alkaloida koji će sa posebnim reagensom dati boju u reakciji.

VITAMINI

To su organske supstance koje se u organizam unose putem hrane. Čovjek ih mora svakodnevno unositi u organizam. Dijelimo ih u dvije grupe:

- _ Liposolubilni
- _ Hidrosolubilni

Liposolubilni


Vitamin A (akseroftol) pomaže ćelijama kako bi se one mogle nesmetano dijeliti ili diferencirati. Ćelije koje se ne diferenciraju, podložnije su kancerogenim promjenama. Vitamin A neophodan za zdravlje kože, sluznice, za proces razmnožavanja, za vid. Avitaminoza vitamina A se manifestuje prestankom rasta, opadanjem tjelesne mase, promjenom na koži i sluzokoži. Koža postaje suha, epitel orožao, što dovodi do poremećaja na sluzokoži oka, na suznim kanalicima, organima za disanje. Uslijed orožalog epitela suznih žljezda, dolazi do sušenja rožnjače, što se naziva kseroftalmija. Na suhu i orožalu rožnjaču djeluju bakterije, pa ona razmekša, što se naziva keratomalacija. Najvažnija avitaminoza vitamina A je kokošije sljepilo, gdje pacijent danju vidi, a noću ne. Izvori vitamina A mogu biti biljnog porijekla (mrkva, špinat, patlidžan, salata), životinjskog porijekla (mljeko, mliječni proizvodi, riblje ulje, riba, jetra).

Vitamin D (kalciferol) najvažniji oblici vitamina su ergokalciferol (D_2) i dehidroholisterol (D_3). Pod uticajem Uv zraka, prevode se u vitamine. Pomaže u apsorpciji i korištenju kalcija i fosfora, za normalan rast kod dijece, a kod odraslih za pravilan ritam srca, koagulaciju krvi. U nedostatku vitamina, javlja se rahične promjene su poslijedica poremećaja u okoštavanju, to jest deponovanju mineralnih soli kosti. Izvori vitamina D su. Riba, riblje ulje, mlijeko, jaja.

Vitamin E (antisterilitetni vitamin) izvori vitamina su klice žitarica. Avitaminoza vitamina E kod životinja manifestuje se promjenama na polnim žlijezdama i maternici. Dolazi do degenerativnih promjena u sjemenim kanalićima mužjaka, prestaje stvaranje spermatozoida i nastaje sterilitet, a kod ženki se javlja usporen rast uterusa, placente te plod ugine. Djeluje kao antioksidativno sredstvo, jer štiti ćelijske membrane. Koristi se za normalan tok trudnoće, za liječenje promjena na koži i opeketina, otežava mladalački izgled.

Vitamin K (antihemoragični) uslijed nedostatka dolazi do povećanih krvarenja. Ima važnu ulogu u procesu koagulacije krvi najviše vitamina K ima u jetri, bubrezima, špinatu, zelenoj salati, a sintetišu ga i bakterije debelog crijeva. Avitaminoza se javlja kod osoba koji unose dovoljno vitamina K putem hrane ili kod onih koji duže koriste antibiotike, jer oni uništavaju mikrofloru debelog crijeva. Avitaminoza se manifestuje hemoracijom, odnosno krvarenjem poslije povreda ili spontano krvarenje u unutrašnjim organima zbog smanjene količine protrobiona.

Hidrosolubilni vitamini spadaju vitmini B₁, B₂, B₃ (tiamin, riboflavin, niacin), B₅, B₆, (pirodiksin), B₉, B₁₂, (cijanokobalamin), C (askorbinska kiselina).



Struktra folne kisaline

MINERALI

To su neorganske supstance koje čine 4-5% ljudskog organizma. Nalazimo ih u našem tkivu, tjelesnim zečnostima, kostima, mozgu, hormonima, enzimima. Svakodnevno se gube iz organizma probavom, znojenjem, pa ih je potrebno nadoknaditi jer se u organizmu ne mogu sintetisati. U minerale spadaju:hlor, fosfor, željezo, Mg, K, Ca.

Hlor je neophodan za zdrave zube i kosti i pomaže stvaranju čvrste cakline koja štiti zube od kvarenja. Sadrže ga morske alge, ribe, sir, meso.

Fosfor zajedno sa kalcijumom i magnezijumom je glavni sastojak naših kostiju. Značajan je za rast, obnavljanje tkiva, za rad srca, bubrega, potiče stezanje mišića.

Magnezij je takođe glavni sastojak kostiju, jer smanjuje opasnost od pojave osteoporoze. Potreba za magnezijumom se povećava kodbolesti, stresa i slično.Unosi se u organizam najčešće kad dolazi do grčenja mišića.

MATERIJAL ZA PAKOVANJE

(pakirni materijal)

Materijal za unutrašnje pakovanje ako nije pravilno odabранo, može uticati na kvalitet lijeka. Glavni dodatak materijala za unutrašnje pakovanje nije samo da sadrži lijek nego i sigurnost lijeka tokom čitavog vremena skladištenja,transporta i čuvanja.Materijal za unutrašnje pakovanje se sastoji od molekula koje mogu reagovati sa lijekom, bilo da privlači sastojke lijeka na površinu ili da propušta gasove iz vana u unutrašnjost i obratno. Prije nego što se odluči koji tip materijala treba izabrati, mora se znati kakvu zaštitu lijek zahtijeva. Materijal za valjsko pakovanje koje nije u direktnom kontaktu sa lijekom ima drugačiju svrhu. Ova ambalaža mora prezentirati i pružati informacije o lijeku. To je sekundarna ambalaža, ali joj uloga nije sekundarna jer bez ispravnih informacija o lijeku, lijek ponovo postaje opasan za pacijenta.

HOMEOPATIJA

To je umijetnost liječenja. Polazi od načela da se slično sličnim liječi. Homeopatska praksa uključuje izbor i preporuku pojedinačnog homeopatskog preparata koji proizvodi sličnu sliku simptoma bolesti kao kod pacijenta naprimjer, osobe kojima zbog alergije suze oči, kao biljni preparat u liječenju mogao bi se koristit luk, od kojeg takođe suze i peku oči. Homeopat za razliku od ljekara opšte prakse dnevno može primiti 4-5 pacijenata, jer vrijeme da bi se stvorila anamneza, traje jedan sat i trideset minuta. Nakon toga, traga se za uzorkom i otklanjanjem uzoraka, a ne simptomima bolesti. Homeopatijska tehnika je usmjerena na stimuliranje tijela da se oporavi vlastitim snagama naprimjer kašalj treba shvatiti kao simptom bez obzira koliko neugodan bio. Umjesto ublažavanja ili otklanjanja simptoma kašlja homeopatijska terapija nalaže propisivanje preparata koji bi uzrokovali kašalj te se na taj način bi omogucili da se tijelo osloboди bolesti.

RAZLIKA IZMEĐU HOMEOPATIJE I

KONVENCIONALNE MEDICINE

Glavni cilj konvencionalne terapije je kontrolisati bolest kroz redovnu upotrebu medicinskih preparata. Ako se terapija prekine bolest se vraća naprimjer, osoba koja uzima tablete za snižavanje krvnog pritiska, uopšte se ne liječi nego samo kontrolisati simptome. Cilj homeopatijske terapije je potpuno vraćanje savršenog zdravlja.

AUTOMEDIKACIJA

To je samostalno liječenje male i prolazne zdravstvene tegobe, koja ne mora uvijek zahtijevati liječničku pomoć, naprimjer glavobolja, temperatura, gripa, proliv. Za ovu kategoriju bolesti mogu se dobiti lijekovi bez recepta u apotekama. Osnovna načela smoliječenja su:

1. Upotrebljavati lijekove prema savjetu farmaceuta,
2. Izbjeći produženu upotrebu tih lijekova,
3. Ne uzimati zaostale lijekove u kući, od prijatelja i rodbine,
4. Izbjegavati upotrebu dva ili više lijekova koje imaju isto djelovanje, ukoliko se smetnje ne riješe u kratkom periodu treba se obratiti ljekaru.

